




15 DE MARZO DE 2010

ZONAS DE PESCA DE MERLUZA




DESEMBARQUE (t) DE RECURSOS DEMERSALES DE LA FLOTA INDUSTRIAL

DIA	MERLUZA	OTROS DEMERSALES	TOTAL
01 - 15 Ene	1514.1	83.3	1597.4
16 - 31 Ene	2014.7	107.6	2122.3
01 - 15 Feb	1716.6	91.8	1808.4
16 - 28 Feb	1626.3	76.9	1703.2
01 - Mar	176.7	16.3	193.0
02 - Mar	117.5	5.1	122.6
03 - Mar	121.1	6.9	128.1
04 - Mar	138.7	7.2	145.8
05 - Mar	161.7	6.4	168.0
06 - Mar	29.6	1.1	30.7
07 - Mar	73.2	7.8	81.0
08 - Mar	44.6	2.6	47.2
09 - Mar	85.0	4.6	89.6
10 - Mar	119.2	8.0	127.2
11 - Mar	100.7	5.0	105.7
12 - Mar	107.1	6.6	113.7
13 - Mar	48.2	2.8	51.1
14 - Mar	86.3	3.8	90.1
15 - Mar	44.0	2.2	46.2
TOTAL	8325	446	8771
%	94.9	5.1	100.0

DESEMBARQUE (t) DE MERLUZA POR TIPO DE FLOTA

DIA	INDUSTRIAL			TOTAL
	EAC	EAME	EME	
01 - 15 Ene	1064.7	449.4		1514.1
16 - 31 Ene	1085.1	929.6		2014.7
01 - 15 Feb	944.5	772.2		1716.6
16 - 28 Feb	1039.8	586.5		1626.3
01 - Mar	124.6	52.1		176.7
02 - Mar	69.8	47.7		117.5
03 - Mar	83.7	37.5		121.1
04 - Mar	112.8	25.9		138.7
05 - Mar	70.7	91.0		161.7
06 - Mar	4.2	25.4		29.6
07 - Mar	16.1	57.1		73.2
08 - Mar	4.9	39.7		44.6
09 - Mar	56.4	28.6		85.0
10 - Mar	40.2	79.0		119.2
11 - Mar	40.4	60.3		100.7
12 - Mar	47.6	59.5		107.1
13 - Mar	32.5	15.8		48.2
14 - Mar	19.4	66.8		86.3
15 - Mar	44.0			44.0
TOTAL	4901.2	3424.1	0.0	8325.3
%	58.9	41.1	0.0	100.0







Desembarque diario (t) de merluza por tipo de flota

NÚMERO DE EMBARCACIONES

DIA	EAC	EAME
01 - Mar	11	2
02 - Mar	5	2
03 - Mar	7	2
04 - Mar	11	1
05 - Mar	6	3
06 - Mar	1	1
07 - Mar	4	2
08 - Mar	2	2
09 - Mar	5	2
10 - Mar	4	3
11 - Mar	4	3
12 - Mar	5	3
13 - Mar	3	1
14 - Mar	2	3
15 - Mar	4	

DIA	EAC				EAME			
	RANGO	MODA	L.MEDIA	% < DE 35 cm	RANGO	MODA	L.MEDIA	% < DE 35 cm
01 - Mar	19 - 47	24	25.2	99.0	18 - 52	24	26.0	97.7
02 - Mar	19 - 47	24	24.9	98.8	20 - 50	24	25.8	97.4
03 - Mar	19 - 55	23	24.6	99.5	20 - 45	24	24.9	98.5
04 - Mar	12 - 52	23	24.2	99.5	20 - 37	23	24.2	99.7
05 - Mar	19 - 46	24	24.6	99.3	19 - 41	24	25.1	99.1
06 - Mar	20 - 36	24	25.1	99.9	20 - 42	23	24.7	97.8
07 - Mar	20 - 38	25	26.0	99.3	19 - 50	23	25.8	97.1
08 - Mar	19 - 35	24	24.5	99.8	20 - 43	23	25.3	98.7
09 - Mar	19 - 53	27	27.2	96.6	19 - 42	23	23.9	99.2
10 - Mar	14 - 50	26	26.3	98.6	20 - 51	24	25.3	97.9
11 - Mar	19 - 44	26	26.3	98.0	20 - 42	24	25.0	99.0
12 - Mar	18 - 52	31	29.7	87.6	17 - 47	24	25.4	98.4
13 - Mar	20 - 56	30	29.4	90.2	20 - 47	24	25.7	97.6
14 - Mar	19 - 43	27	28.9	93.2	20 - 45	24	27.0	96.4
15 - Mar	20 - 45	29	28.0	95.5				

ESTRUCTURA POR TAMAÑOS DE MERLUZA POR SUBAREAS
AI 15 DE MARZO DE 2010



* Cifras preliminares, no oficiales